

Go na le ya go Swana le Nna?



Fred Strydom


Jess Jardim-Wedepohl

Stephen Wallace

Go na le ya go Swana le Nna?

Puku ye ke ya:







Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.

Go na le ya go Swana le Nna?

Illustrated by Jess Jardim-Wedepohl

Written by Fred Strydom

Designed by Stephen Wallace

with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

Translated by Maphuti Mabala

ISBN: 978-1-928365-18-1

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Go na le ya go Swana le Nna?




Fred Strydom

Jess Jardim-Wedepohl

Stephen Wallace


Ke a ipotšiša ge e ba go na
le Tonki ye nngwe mo lefaseng.




Yeo e swanago le nna.



Gape yeo e bolelago go swana le nna.




Yeo e nago le boya bja go sopagana
go swana le bja ka.



Ye nngwe ya mahlo le ditsebe
tša go swana le tša ka.



Yeo e segago go swana le nna.



Yeo e ka kgonago go dira se nna ke se dirago ...






... e ka se kgonego dira seo
ke palelwago go se dira.



Ke lebeletše, ka lebelela mo gohle
Ke nyaka ye nngwe ya go swana le Nna.


Ke ile phakeng
gomme ka lebelela ka morago ga mehlare.





Ke lebeletše ka mathoko, godimo le fase ...


... go sefahlego se sengwe le se sengwe.



Ke ile ka se hwetše ye nngwe ya
go swana le nnamo gohle.



Go na le nna fela mo lefaseng!
Ke yo a ikgethilego, eya ke therešo!



Eupša ga se nna fela, o a bona?
Go na le *wena* fela!



